



700 West Liberty Street | Louisville, KY 40203-1911  
Phone: 502.540.6000 | LouisvilleMSD.org

June 21, 2021

Crystal Dennis  
300 Sower Blvd., 3rd Floor  
Frankfort, Kentucky 40601

**RE: Cedar Creek WQTC, KPDES No: KY0098540**  
**Corrected: Discharge Monitoring Report for March 2021.**

Dear Mrs. Dennis:

Please see the corrected and attached Discharge Monitoring Report (DMR) and Monthly Operating Report (MOR) for the Cedar Creek Water Quality Treatment Center for the month of March 2021.

Corrections were applied to the Discharge Monitoring Report (DMR) and Monthly Operating Report due to the treatment center flow totalizer not resetting accordingly. Additionally, please see the document displaying the influent and effluent treatment center flow totalizer records.

The 1<sup>st</sup> quarter biomonitoring results and the overflow report remain attached.

There were no exceedances or bypasses to report.

If you have any questions concerning the attached DMR's, please contact me at (502)540-6952.

Sincerely,

William Ford  
Process Supervisor-Operations

WEF/ Cedar Creek. 03/21.

Enclosures

Cc: V. Graves  
R. Shaw



Safe. clean waterways

700 West Liberty Street | Louisville, KY 40203-1911  
Phone: 502.540.6000 | LouisvilleMSD.org

April 26, 2021

Crystal Dennis  
300 Sower Blvd., 3rd Floor  
Frankfort, Kentucky 40601

**RE: Cedar Creek WQTC, KPDES No: KY0098540  
Discharge Monitoring Report for March 2021.**

Dear Mrs. Dennis:

Attached are the Discharge Monitoring Report (DMR) and the Monthly Operator Report (MOR) for the Cedar Creek WQTC, for the month of March 2021.

Attached is the 1<sup>st</sup> quarter biomonitoring.

Also, attached is the overflow report.

There were no exceedances or bypasses to report.

If you have any questions concerning the attached DMR's, please contact me at (502) 540-6952.

Sincerely,

Staci Huber  
Process Supervisor - Operations

SH/ Cedar Creek. 3/21.

Enclosures

Cc: V. Graves  
R. Shaw





81011	<b>Solids, suspended percent removal</b>	K - Percent Removal	0	--	Sample	=	97.0								23 - %	01/30 - Monthly	CA - CALCTD
					Permit Req.	>=	85.0 MO AV MN								23 - %	01/30 - Monthly	CA - CALCTD
					Value NODI												

**Submission Note**

If a parameter row does not contain any values for the Sample nor Effluent Trading, then none of the following fields will be submitted for that row: Units, Number of Excursions, Frequency of Analysis, and Sample Type.

**Edit Check Errors**

No errors.

**Comments**

**Attachments**

Name	Type	Size
CCMOR032021.XLS	xls	336896.0
CCCoverletter0321.pdf	pdf	30506.0
03_march_discharge_report_all_service_fin.pdf	pdf	146241.0
CorrectedCCMOR032021.pdf	pdf	154505.0
CCPlantFlowTotalizerDocument.pdf	pdf	241236.0
CorrectedCCCoverletter032021.pdf	pdf	44584.0

**Report Last Saved By**

**Cedar Creek WQTC MSD**

User: WILLIAM.FORD@LOUISVILLEMSD.ORG  
 Name: William Ford  
 E-Mail: william.ford@louisvillemsd.org  
 Date/Time: 2021-06-21 13:03 (Time Zone: -04:00)

**Report Last Signed By**

User: WILLIAM.FORD@LOUISVILLEMSD.ORG  
 Name: William Ford  
 E-Mail: william.ford@louisvillemsd.org  
 Date/Time: 2021-06-21 13:03 (Time Zone: -04:00)



<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	08935-SM	1001 BRECKENRIDGE LN		MIDDLE FORK BEARGRASS	STREAM

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3352603		03/11/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	11/29/2001	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/12/21 07:45 PM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	800,000 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY -- HEAVY RAIN.
Clean Up:	NO CLEANUP REQUIRED DISCHARGE PIPE IS SUBMERGED AND DISCHARGES DIRECTLY IN TO THE CREEK.
Control Zone:	CONTROL ZONE WAS NOT ESTABLISHE THE PIPE DISCHARGES DIRECTLY TO STREAM CREEK.
Impact:	NONE OBSERVED OVER FLOW NOTIFICATION RECEIVED FROM REMOTE DISCHARGE ALARM.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN THE IOAP.
Public Notification:	PERMANENT SIGNS ALONG THE CREEK AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/12/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/12/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	100756A-X	1473 FRANKFORT AVE		SOUTH FORK BEARGRASS CREEK	GROUND

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3351196		03/04/2021	ANDERSON	ANDERSON	QUEUED FOR REPAIR	03/04/2021	PUMPED DUE TO COE	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/09/21 01:41 PM	

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	156,000 GAL
Cause:	FLOODING AND LACK OF SYSTEM CAPACITY.
Clean Up:	PICK UP TRASH AND SPREAD LIME.
Control Zone:	SIGNS AND BARRICADES.
Impact:	MINOR TRASH A DEBRIS NEXT TO MANHOLE.
Repair:	NONE.
Public Notification:	METRO SAFE.

**Notifications:**

3/4/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/4/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022420	MSD0202	HITE CREEK	HITE CREEK	NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SSL Sewer Service Line	111227215	7215 FOX HARBOR RD		HARRODS CREEK	GROUND

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3353121		03/15/2021	DODDS	Kelvin Wilson	REPAIRED - ISSUE RESOLVED	03/15/2021	OBSTRUCTION- NOT GREASE / ROOTS	UNAUTHORIZED DISCHARGE- WATERS	03/15/21 07:23 PM	LAT

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	1 GAL
Cause:	PRIVATE PROPERTY ISSUE.
Clean Up:	CUSTOMER RESPONSIBLE FOR CLEANUP.
Control Zone:	BARRICADES AND CONES.
Impact:	ADVISED THE CUSTOMER TO AVOID CONTACT WITH THE IMPACTED AREA.
Repair:	ADVISED THE CUSTOMER TO CONTACT A PLUMBER - PRIVATE PORTION OF THE PROPERTY SERVICE CONNECTION NEEDS TO BE HOOKED BACK UP.
Public Notification:	CONTACTED P/O.

**Notifications:**

3/16/21 1:00 AM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/16/21 1:00 AM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION



<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	27008	1044 ALTA VISTA RD		MIDDLE FORK BEARGRASS	GROUND

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3350302		03/01/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	03/19/2020	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/02/21 08:15 AM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	120,000 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY HEAVY RAIN.
Clean Up:	WO#3350810
Control Zone:	BARRICADE AND TEMP SIGNS PLACED AROUND THE IMPACTED AREA.
Impact:	MANHOLE DISCHARGING.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN IOAP.
Public Notification:	PUBLIC NOTIFIED THROUGH TEMP SIGNS AT DISCHARGE SITE AND PERMANENT SIGNS ALONG THE CREEK AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/1/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/1/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	27012	2408 GRAY FOX RD		MIDDLE FORK BEARGRASS	STREAM

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3350303		03/01/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	03/09/2019	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/02/21 08:14 AM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	120,000 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY -- HEAVY RAIN.
Clean Up:	WO#3350810
Control Zone:	BARRICADES AND TEMP SIGNS PLACED AROUND THE IMPACTED AREA.
Impact:	MANHOLE DISCHARGING.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN IOAP.
Public Notification:	PUBLIC NOTIFIED THROUGH TEMP SIGNS AT DISCHARGE SITE AND PERMANENT SIGNS ALONG THE CREEK AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/1/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/1/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION



**KPDES #** KY0022411      **Facility ID** MSD0278      **Water Quality Treatment Center** MORRIS FORMAN      **Receiving Stream of Treatment Center** CHENOWETH RUN      **Region** NA

Facility Type	Facility ID	Facility Address	If Pump Station, Name of Pump Station:	Receiving Stream	Discharge to
SMHSewer Manhole	28250	3506 CHARLANE PKY		CHENOWETH RUN	DITCH

Activity Code / Description	WO #	Ref No	Initiated	Initiated By	Assigned To	Disch Status	Event Date	Problem	Result	Completed	Condition
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3352613		03/12/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	01/03/2005	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/13/21 09:19 AM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	3,318 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY -- HEAVY RAIN.
Clean Up:	WO#3352843
Control Zone:	CAUTION TAPE, TEMPORARY DISCHARGE SIGNS, AND BARRICADE PLACED AROUND THE IMPACTED AREA.
Impact:	SEWER WATER DISCHARGING FROM THE PICK HOLE ON THE MANHOLE LID.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN THE IOAP.
Public Notification:	PUBLIC NOTIFIED BY DOOR CARD AND TEMP SIGN AT DISCHARGE SITE TO AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/12/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/12/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	28413	3317 DELL RD		CHENOWETH RUN	GROUND

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3352647		03/12/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	03/20/2002	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/12/21 01:18 PM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	488 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY -- HEAVY RAIN.
Clean Up:	WO#3352845
Control Zone:	TEMPORARY DISCHARGE SIGNS, AND BARRICADE PLACED AROUND THE IMPACTED AREA.
Impact:	SEWER WATER DISCHARGING FROM THE PICK HOLE ON THE MANHOLE LID.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN THE IOAP.
Public Notification:	PUBLIC NOTIFIED BY DOOR CARD AND TEMP SIGN AT DISCHARGE SITE TO AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/12/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/12/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	28414	3400 DELL RD		CHENOWETH RUN	GROUND

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3352614		03/12/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	01/03/2005	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/12/21 01:00 PM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	600 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY -- HEAVY RAIN.
Clean Up:	WO#3352847
Control Zone:	CAUTION TAPE, TEMPORARY DISCHARGE SIGNS, AND BARRICADE PLACED AROUND THE IMPACTED AREA.
Impact:	SEWER WATER DISCHARGING FROM THE PICK HOLE ON THE MANHOLE LID.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN THE IOAP.
Public Notification:	PUBLIC NOTIFIED BY DOOR CARD AND TEMP SIGN AT DISCHARGE SITE TO AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/12/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/12/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	28415	3406 DELL RD		CHENOWETH RUN	GROUND

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3352615		03/12/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	12/19/2002	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/12/21 01:10 PM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	610 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY -- HEAVY RAIN.
Clean Up:	WO#3352848
Control Zone:	CAUTION TAPE, TEMPORARY DISCHARGE SIGNS, AND BARRICADE PLACED AROUND THE IMPACTED AREA.
Impact:	SEWER WATER DISCHARGING FROM THE PICK HOLE ON THE MANHOLE LID.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN THE IOAP.
Public Notification:	PUBLIC NOTIFIED BY DOOR CARD AND TEMP SIGN AT DISCHARGE SITE TO AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/12/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/12/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	28453	3402 CHARLANE PKY		CHENOWETH RUN	DITCH

Activity Code / Description	WO #	Ref No	Initiated	Initiated By	Assigned To	Disch Status	Event Date	Problem	Result	Completed	Condition
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3352612		03/12/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	10/28/2015	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/13/21 09:16 AM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	66,320 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY -- HEAVY RAIN.
Clean Up:	WO#3352844
Control Zone:	CAUTION TAPE, TEMPORARY DISCHARGE SIGNS, AND BARRICADE PLACED AROUND THE IMPACTED AREA.
Impact:	MANHOLE DISCHARGING.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN THE IOAP.
Public Notification:	PUBLIC NOTIFIED BY DOOR CARD AND TEMP SIGN AT DISCHARGE SITE TO AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/12/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/12/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION



<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	40475	1544 CHEROKEE RD		MIDDLE FORK BEARGRASS	GROUND

Activity Code / Description	WO #	Ref No	Initiated	Initiated By	Assigned To	Disch Status	Event Date	Problem	Result	Completed	Condition
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3350305		03/01/2021	DAVIS BROWN	MITCHELL	QUEUED FOR REPAIR	03/01/2021	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/02/21 08:38 AM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	120,000 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY HEAVY RAIN.
Clean Up:	WO#3350814
Control Zone:	BARRICADES AND TEMP SIGNS PLACED AROUND THE IMPACTED AREA.
Impact:	MANHOLE DISCHARGING.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN IOAP.
Public Notification:	PUBLIC NOTIFIED THROUGH TEMP SIGNS AT DISCHARGE SITE AND PERMANENT SIGNS ALONG THE CREEK AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/1/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/1/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION





**KPDES #** KY0022411      **Facility ID** MSD0278      **Water Quality Treatment Center** MORRIS FORMAN      **Receiving Stream of Treatment Center**      **Region** NA

Facility Type	Facility ID	Facility Address	If Pump Station, Name of Pump Station:	Receiving Stream	Discharge to
SMHSewer Manhole	45796	1011 ALTA CIR		MIDDLE FORK BEARGRASS	DITCH

Activity Code / Description	WO #	Ref No	Initiated	Initiated By	Assigned To	Disch Status	Event Date	Problem	Result	Completed	Condition
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3352617		03/12/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	05/10/2014	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/13/21 10:33 AM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	33,600 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY -- HEAVY RAIN.
Clean Up:	WO#352840
Control Zone:	TEMPORARY DISCHARGE SIGNS, AND BARRICADE PLACED AROUND THE IMPACTED AREA.
Impact:	MANHOLE DISCHARGING.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN THE IOAP.
Public Notification:	PUBLIC NOTIFIED BY TEMP SIGN AT DISCHARGE SITE AND PERMANENT OVERFLOW ADVISORY SIGNS POSTED ALONG THE CREEK TO AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/12/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/12/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	47583	202 OXMOOR LN		MIDDLE FORK BEARGRASS	STREAM

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3352660		03/12/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	02/06/2008	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/13/21 10:16 AM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	288,000 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY -- HEAVY RAIN.
Clean Up:	WO#3352891
Control Zone:	PLACED BARRICADES & TEMP SIGNS AROUND THE IMPACTED.
Impact:	MANHOLE DISCHARGING.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN IOAP.
Public Notification:	PUBLIC NOTIFIED BY TEMP SIGN AT DISCHARGE SITE AND PERMANENT OVERFLOW ADVISORY SIGNS POSTED ALONG THE CREEK TO AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/12/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/12/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	CSO020	147 BUCHANAN ST		OHIO RIVER	STREAM

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISDW: DRY WEATHER DISCHARGE	3359754		03/21/2021	FRENCH	FRENCH	REPAIRED - ISSUE RESOLVED	03/21/2021	POWER OUTAGE (LG&E)	UNAUTHORIZED DISCHARGE-WATERS	03/21/21 03:21 PM	

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	1,200,000 GAL
Cause:	FIRE AND POWER FAILURE AT TRANSFORMER.
Clean Up:	MSD PERSONNEL WILL CLEAN AND SANITIZE IMPACTED AREAS IDENTIFIED.
Control Zone:	NO CONTROL ZONE ESTABLISHED.
Impact:	NO VISUAL IMPACT, CSO 20 OVERFLOWS TO THE OHIO RIVER UNDERWATER.
Repair:	POWER TRANSFERRED TO GENERATOR WHILE REPAIRS ARE MADE.
Public Notification:	PERMANENT OVERFLOW WARNING SIGNS ARE POSTED AND THE PROJECT WIN WEBSITE DRY WEATHER NOTIFICATION WAS POSTED.

**Notifications:**

3/22/21 1:00 AM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/22/21 1:00 AM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022411	MSD0278	MORRIS FORMAN		NA

<b>Facility Type</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Facility Address</b>	<b>If Pump Station, Name of Pump Station:</b>	<b>Receiving Stream</b>	<b>Discharge to</b>
SMHSewer Manhole	IS021A-SI	1201 OLD CANNONS LN		MIDDLE FORK BEARGRASS	STREAM

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3352604		03/11/2021	DAVIS BROWNMITCHELL		DOCUMENTE D	08/01/1969	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/13/21 02:15 AM	MAIN

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	3,100,000 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY -- HEAVY RAIN.
Clean Up:	NO CLEANUP REQUIRED DISCHARGE PIPE IS SUBMERGED AND DISCHARGES DIRECTLY IN TO THE CREEK.
Control Zone:	CONTROL ZONE WAS NOT ESTABLISHE THE PIPE DISCHARGES DIRECTLY TO STREAM CREEK.
Impact:	NONE OBSERVED OVER FLOW NOTIFICATION RECEIVED FROM REMOTE DISCHARGE ALARM.
Repair:	LOCATION INCLUDED IN THE IOAP.
Public Notification:	PERMANENT SIGNS ALONG THE CREEK AVOID CONTACT WITH DISCHARGED CONTENT.

**Notifications:**

3/12/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/12/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0098540	MSD0289	CEDAR CREEK	CEDAR CREEK	NA

Facility Type	Facility ID	Facility Address	If Pump Station, Name of Pump Station:	Receiving Stream	Discharge to
SLSSewer Lift Station	MSD1185-PS	6810 ARBOR MANOR WAY	ARBOR MANOR	CEDAR CREEK	DITCH

<u>Activity Code / Description</u>	<u>WO #</u>	<u>Ref No</u>	<u>Initiated</u>	<u>Initiated By</u>	<u>Assigned To</u>	<u>Disch Status</u>	<u>Event Date</u>	<u>Problem</u>	<u>Result</u>	<u>Completed</u>	<u>Condition</u>
: DISDW: DRY WEATHER DISCHARGE	3351847		03/08/2021	GRAY JR	KOHR JR	REPAIRED - ISSUE RESOLVED	03/08/2021	MECHANICAL FAILURE	UNAUTHORIZED DISCHARGE-WATERS	03/09/21 12:00 AM	

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	300 GAL
Cause:	FAILURE IN ARV.
Clean Up:	MSD PERSONNEL CLEANED AND SANITIZED THE IMPACTED AREA.
Control Zone:	PLACED TEMPORARY SIGNS AROUND THE IMPACTED AREA.
Impact:	SEWAGE/WATER DISCHARGING FROM MANHOLE.
Repair:	VALVE WAS SHUT OFF.
Public Notification:	GIVEN BY VOLUNTARY EMAIL NOTIFICATION SYSTEM.

**Notifications:**

3/9/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
----------------	--------	---



<b>KPDES #</b>	<b>Facility ID</b>	<b>Water Quality Treatment Center</b>	<b>Receiving Stream of Treatment Center</b>	<b>Region</b>
KY0022420	MSD0202	HITE CREEK	HITE CREEK	NA

Facility Type	Facility ID	Facility Address	If Pump Station, Name of Pump Station:	Receiving Stream	Discharge to
SLSSewer Lift Station	MSD1206-PS	6100 MAYFAIR AVE	TRANSYLVANIA BEACH	OHIO RIVER	GROUND

Activity Code / Description	WO #	Ref No	Initiated	Initiated By	Assigned To	Disch Status	Event Date	Problem	Result	Completed	Condition
: DISREV: RAIN EVENT DISCHARGE	3350905		03/03/2021	CATALANO JR	CATALANO JR	QUEUED FOR REPAIR	03/03/2021	LACK OF SYSTEM	UNAUTHORIZED DISCHARGE-	03/09/21 01:30 PM	

**Discharge Reporting:**

Discharge Amount:	9,999 GAL
Cause:	LACK OF SYSTEM CAPACITY.
Clean Up:	NO CLEAN UP PERFORMED – PIPE DISCHARGING UNDERWATER, DIRECTLY INTO STREAM.
Control Zone:	NO CONTROL ZONE WAS SET UP – PIPE DISCHARGING UNDERWATER, DIRECTLY INTO STREAM.
Impact:	NO IMPACT OBSERVED - FACILITY UNDER ELEVATED CREEK LEVEL.
Repair:	SITE FOUND DURING RAIN EVENT RECON - WILL BE MONITORED AND EVALUATED FOR REPAIR.
Public Notification:	SEND OUT VIA WEBSITE.

**Notifications:**

3/3/21 1:00 PM	DISNOT	EMAIL NOTIFICATION OF UNAUTHORIZED DISCHARGE SENT TO:DISCHARGENOTICES@LOUISVILLEMSD.ORG, SAYRE.DENNIS@EPAMAIL.EPA.GOV
3/3/21 1:00 PM	DISSNO	WAITING TO COMPLETE THE DISCHARGE INFORMATION

**Total Facilities Printed: 17**

**Total Work Orders Printed: 21**

Eff	Inf	Eff	Inf	Eff	Inf	Eff	Inf	Eff	Inf	Eff	Inf	Eff	Inf	
01-Mar-21 03:00:00	18.54227	10.80839	13-Mar-21 23:00:00	13.6234	14-Mar-21 23:00:00	11.01	15-Mar-21 23:00:00	20.45	13-Mar-21 23:00:00	10.14574	14-Mar-21 23:00:00	8.050845	15-Mar-21 23:00:00	15.67154
02-Mar-21 03:00:00	19.32085	12.37667	13-Mar-21 23:01:00	13.63416	14-Mar-21 23:01:00	11.02	15-Mar-21 23:01:00	20.46	13-Mar-21 23:01:00	10.15283	14-Mar-21 23:01:00	8.056325	15-Mar-21 23:01:00	15.6787
03-Mar-21 03:00:00	14.19387	10.80272	13-Mar-21 23:02:00	13.64495	14-Mar-21 23:02:00	11.02	15-Mar-21 23:02:00	20.47	13-Mar-21 23:02:00	10.15996	14-Mar-21 23:02:00	8.061883	15-Mar-21 23:02:00	15.68593
04-Mar-21 03:00:00	12.5565	9.612927	13-Mar-21 23:03:00	13.6557	14-Mar-21 23:03:00	11.03	15-Mar-21 23:03:00	20.48	13-Mar-21 23:03:00	10.1671	14-Mar-21 23:03:00	8.067554	15-Mar-21 23:03:00	15.69318
05-Mar-21 03:00:00	10.16212	8.458165	13-Mar-21 23:04:00	13.66643	14-Mar-21 23:04:00	11.04	15-Mar-21 23:04:00	20.49	13-Mar-21 23:04:00	10.17414	14-Mar-21 23:04:00	8.073322	15-Mar-21 23:04:00	15.70031
06-Mar-21 03:00:00	7.963579	6.616784	13-Mar-21 23:05:00	13.67714	14-Mar-21 23:05:00	11.05	15-Mar-21 23:05:00	20.50	13-Mar-21 23:05:00	10.18123	14-Mar-21 23:05:00	8.079144	15-Mar-21 23:05:00	15.70754
07-Mar-21 03:00:00	7.37074	6.103331	13-Mar-21 23:06:00	13.68781	14-Mar-21 23:06:00	11.05	15-Mar-21 23:06:00	20.51	13-Mar-21 23:06:00	10.18123	14-Mar-21 23:06:00	8.085078	15-Mar-21 23:06:00	15.71488
08-Mar-21 03:00:00	6.933825	5.870749	13-Mar-21 23:07:00	13.69846	14-Mar-21 23:07:00	11.06	15-Mar-21 23:07:00	20.52	13-Mar-21 23:07:00	10.18844	14-Mar-21 23:07:00	8.091026	15-Mar-21 23:07:00	15.72226
09-Mar-21 03:00:00	6.398924	5.454178	13-Mar-21 23:08:00	13.70909	14-Mar-21 23:08:00	11.07	15-Mar-21 23:08:00	20.53	13-Mar-21 23:08:00	10.19566	14-Mar-21 23:08:00	8.096974	15-Mar-21 23:08:00	15.72961
10-Mar-21 03:00:00	6.242301	5.248763	13-Mar-21 23:09:00	13.71961	14-Mar-21 23:09:00	11.07	15-Mar-21 23:09:00	20.54	13-Mar-21 23:09:00	10.20291	14-Mar-21 23:09:00	8.102943	15-Mar-21 23:09:00	15.737
11-Mar-21 03:00:00	6.21896	5.139044	13-Mar-21 23:10:00	13.73009	14-Mar-21 23:10:00	11.08	15-Mar-21 23:10:00	20.55	13-Mar-21 23:10:00	10.2102	14-Mar-21 23:10:00	8.108917	15-Mar-21 23:10:00	15.74437
12-Mar-21 03:00:00	6.684551	5.509594	13-Mar-21 23:11:00	13.74055	14-Mar-21 23:11:00	11.09	15-Mar-21 23:11:00	20.56	13-Mar-21 23:11:00	10.21739	14-Mar-21 23:11:00	8.114886	15-Mar-21 23:11:00	15.75171
13-Mar-21 03:00:00	14.30772	15.41025	13-Mar-21 23:12:00	13.75096	14-Mar-21 23:12:00	11.09	15-Mar-21 23:12:00	20.57	13-Mar-21 23:12:00	10.22458	14-Mar-21 23:12:00	8.120834	15-Mar-21 23:12:00	15.75903
14-Mar-21 03:00:00	14.18432	10.55571	13-Mar-21 23:13:00	13.76133	14-Mar-21 23:13:00	11.10	15-Mar-21 23:13:00	20.58	13-Mar-21 23:13:00	10.23173	14-Mar-21 23:13:00	8.126745	15-Mar-21 23:13:00	15.76631
15-Mar-21 03:00:00	14.18432	10.55571	13-Mar-21 23:14:00	13.77166	14-Mar-21 23:14:00	11.11	15-Mar-21 23:14:00	20.59	13-Mar-21 23:14:00	10.23885	14-Mar-21 23:14:00	8.132622	15-Mar-21 23:14:00	15.77358
16-Mar-21 03:00:00	20.9567	16.07918	13-Mar-21 23:15:00	13.78189	14-Mar-21 23:15:00	11.11	15-Mar-21 23:15:00	20.60	13-Mar-21 23:15:00	10.24597	14-Mar-21 23:15:00	8.138476	15-Mar-21 23:15:00	15.78083
17-Mar-21 03:00:00	9.594296	7.790466	13-Mar-21 23:16:00	13.79196	14-Mar-21 23:16:00	11.12	15-Mar-21 23:16:00	20.61	13-Mar-21 23:16:00	10.25308	14-Mar-21 23:16:00	8.144331	15-Mar-21 23:16:00	15.78805
18-Mar-21 03:00:00	8.82281	7.084662	13-Mar-21 23:17:00	13.8017	14-Mar-21 23:17:00	11.13	15-Mar-21 23:17:00	20.61	13-Mar-21 23:17:00	10.26019	14-Mar-21 23:17:00	8.150122	15-Mar-21 23:17:00	15.79525
19-Mar-21 03:00:00	10.83402	8.667173	13-Mar-21 23:18:00	13.81121	14-Mar-21 23:18:00	11.13	15-Mar-21 23:18:00	20.62	13-Mar-21 23:18:00	10.26731	14-Mar-21 23:18:00	8.155805	15-Mar-21 23:18:00	15.80248
20-Mar-21 03:00:00	9.712234	7.663799	13-Mar-21 23:19:00	13.82054	14-Mar-21 23:19:00	11.14	15-Mar-21 23:19:00	20.63	13-Mar-21 23:19:00	10.27445	14-Mar-21 23:19:00	8.161515	15-Mar-21 23:19:00	15.80975
21-Mar-21 03:00:00	8.365803	6.840662	13-Mar-21 23:20:00	13.82977	14-Mar-21 23:20:00	11.15	15-Mar-21 23:20:00	20.64	13-Mar-21 23:20:00	10.28157	14-Mar-21 23:20:00	8.167098	15-Mar-21 23:20:00	15.81698
22-Mar-21 03:00:00	7.898284	6.492519	13-Mar-21 23:21:00	13.83903	14-Mar-21 23:21:00	11.16	15-Mar-21 23:21:00	20.65	13-Mar-21 23:21:00	10.28868	14-Mar-21 23:21:00	8.172665	15-Mar-21 23:21:00	15.81698
23-Mar-21 03:00:00	8.078534	5.959146	13-Mar-21 23:22:00	13.84827	14-Mar-21 23:22:00	11.16	15-Mar-21 23:22:00	20.66	13-Mar-21 23:22:00	10.29582	14-Mar-21 23:22:00	8.178187	15-Mar-21 23:22:00	15.82416
24-Mar-21 03:00:00	7.085869	5.647923	13-Mar-21 23:23:00	13.85746	14-Mar-21 23:23:00	11.17	15-Mar-21 23:23:00	20.67	13-Mar-21 23:23:00	10.30304	14-Mar-21 23:23:00	8.183691	15-Mar-21 23:23:00	15.83135
25-Mar-21 03:00:00	6.676978	5.502961	13-Mar-21 23:24:00	13.86666	14-Mar-21 23:24:00	11.18	15-Mar-21 23:24:00	20.68	13-Mar-21 23:24:00	10.31026	14-Mar-21 23:24:00	8.189189	15-Mar-21 23:24:00	15.83854
26-Mar-21 03:00:00	7.862035	6.175265	13-Mar-21 23:25:00	13.87584	14-Mar-21 23:25:00	11.19	15-Mar-21 23:25:00	20.68	13-Mar-21 23:25:00	10.31749	14-Mar-21 23:25:00	8.194688	15-Mar-21 23:25:00	15.84573
27-Mar-21 03:00:00	8.446972	6.870643	13-Mar-21 23:26:00	13.88503	14-Mar-21 23:26:00	11.19	15-Mar-21 23:26:00	20.69	13-Mar-21 23:26:00	10.32473	14-Mar-21 23:26:00	8.200157	15-Mar-21 23:26:00	15.85292
28-Mar-21 03:00:00	7.462383	6.049104	13-Mar-21 23:27:00	13.89424	14-Mar-21 23:27:00	11.20	15-Mar-21 23:27:00	20.70	13-Mar-21 23:27:00	10.33199	14-Mar-21 23:27:00	8.205598	15-Mar-21 23:27:00	15.86006
29-Mar-21 03:00:00	6.623183	6.240134	13-Mar-21 23:28:00	13.90353	14-Mar-21 23:28:00	11.21	15-Mar-21 23:28:00	20.71	13-Mar-21 23:28:00	10.33924	14-Mar-21 23:28:00	8.210995	15-Mar-21 23:28:00	15.86721
30-Mar-21 03:00:00	6.813203	5.694444	13-Mar-21 23:29:00	13.91286	14-Mar-21 23:29:00	11.21	15-Mar-21 23:29:00	20.72	13-Mar-21 23:29:00	10.34648	14-Mar-21 23:29:00	8.21635	15-Mar-21 23:29:00	15.87438
31-Mar-21 03:00:00	6.651198	5.434593	13-Mar-21 23:30:00	13.92211	14-Mar-21 23:30:00	11.22	15-Mar-21 23:30:00	20.72	13-Mar-21 23:30:00	10.35373	14-Mar-21 23:30:00	8.221561	15-Mar-21 23:30:00	15.88155
01-Apr-21 03:00:00	12.08277	11.454	13-Mar-21 23:31:00	13.93162	14-Mar-21 23:31:00	11.22	15-Mar-21 23:31:00	20.73	13-Mar-21 23:31:00	10.36091	14-Mar-21 23:31:00	8.226755	15-Mar-21 23:31:00	15.8887
			13-Mar-21 23:32:00	13.94102	14-Mar-21 23:32:00	11.23	15-Mar-21 23:32:00	20.74	13-Mar-21 23:32:00	10.36804	14-Mar-21 23:32:00	8.231949	15-Mar-21 23:32:00	15.89583
			13-Mar-21 23:33:00	13.95041	14-Mar-21 23:33:00	11.24	15-Mar-21 23:33:00	20.75	13-Mar-21 23:33:00	10.37513	14-Mar-21 23:33:00	8.237143	15-Mar-21 23:33:00	15.90294
			13-Mar-21 23:34:00	13.95976	14-Mar-21 23:34:00	11.25	15-Mar-21 23:34:00	20.76	13-Mar-21 23:34:00	10.38225	14-Mar-21 23:34:00	8.24241	15-Mar-21 23:34:00	15.91009
			13-Mar-21 23:35:00	13.96907	14-Mar-21 23:35:00	11.25	15-Mar-21 23:35:00	20.76	13-Mar-21 23:35:00	10.38941	14-Mar-21 23:35:00	8.247746	15-Mar-21 23:35:00	15.91717
			13-Mar-21 23:36:00	13.97837	14-Mar-21 23:36:00	11.26	15-Mar-21 23:36:00	20.76	13-Mar-21 23:36:00	10.39659	14-Mar-21 23:36:00	8.253145	15-Mar-21 23:36:00	15.92425
			13-Mar-21 23:37:00	13.98766	14-Mar-21 23:37:00	11.27	15-Mar-21 23:37:00	20.77	13-Mar-21 23:37:00	10.40382	14-Mar-21 23:37:00	8.258595	15-Mar-21 23:37:00	15.93131
			13-Mar-21 23:38:00	13.99701	14-Mar-21 23:38:00	11.28	15-Mar-21 23:38:00	20.78	13-Mar-21 23:38:00	10.41105	14-Mar-21 23:38:00	8.264076	15-Mar-21 23:38:00	15.93834
			13-Mar-21 23:39:00	14.00633	14-Mar-21 23:39:00	11.28	15-Mar-21 23:39:00	20.79	13-Mar-21 23:39:00	10.41827	14-Mar-21 23:39:00	8.269558	15-Mar-21 23:39:00	15.94534
			13-Mar-21 23:40:00	14.01564	14-Mar-21 23:40:00	11.29	15-Mar-21 23:40:00	20.80	13-Mar-21 23:40:00	10.42549	14-Mar-21 23:40:00	8.275054	15-Mar-21 23:40:00	15.95232
			13-Mar-21 23:41:00	14.01564	14-Mar-21 23:41:00	11.29	15-Mar-21 23:41:00	20.80	13-Mar-21 23:41:00	10.43268	14-Mar-21 23:41:00	8.280568	15-Mar-21 23:41:00	15.9593
			13-Mar-21 23:42:00	14.02498	14-Mar-21 23:42:00	11.30	15-Mar-21 23:42:00	20.81	13-Mar-21 23:42:00	10.43972	14-Mar-21 23:42:00	8.286076	15-Mar-21 23:42:00	15.96626
			13-Mar-21 23:43:00	14.03436	14-Mar-21 23:43:00	11.31	15-Mar-21 23:43:00	20.82	13-Mar-21 23:43:00	10.44669	14-Mar-21 23:43:00	8.291527	15-Mar-21 23:43:00	15.97317
			13-Mar-21 23:44:00	14.04377	14-Mar-21 23:44:00	11.31	15-Mar-21 23:44:00	20.83	13-Mar-21 23:44:00	10.45366	14-Mar-21 23:44:00	8.296965	15-Mar-21 23:44:00	15.98001
			13-Mar-21 23:45:00	14.05317	14-Mar-21 23:45:00	11.32	15-Mar-21 23:45:00	20.84	13-Mar-21 23:45:00	10.46062	14-Mar-21 23:45:00	8.302408	15-Mar-21 23:45:00	15.98667
			13-Mar-21 23:46:00	14.0626	14-Mar-21 23:46:00	11.33	15-Mar-21 23:46:00	20.84	13-Mar-21 23:46:00	10.46758	14-Mar-21 23:46:00	8.307874	15-Mar-21 23:46:00	15.99313
			13-Mar-21 23:47:00	14.07202	14-Mar-21 23:47:00	11.33	15-Mar-21 23:47:00	20.85	13-Mar-21 23:47:00	10.47454	14-Mar-21 23:47:00	8.313332	15-Mar-21 23:47:00	15.99946
			13-Mar-21 23:48:00	14.08142	14-Mar-21 23:48:00	11.34	15-Mar-21 23:48:00	20.86	13-Mar-21 23:48:00	10.48151	14-Mar-21 23:48:00	8.318788	15-Mar-21 23:48:00	16.00566
			13-Mar-21 23:49:00	14.09081	14-Mar-21 23:49:00	11.35	15-Mar-21 23:49:00	20.87	13-Mar-21 23:49:00	10.48853	14-Mar-21 23:49:00	8.324266	15-Mar-21 23:49:00	16.01197
			13-Mar-21 23:50:00	14.10018	14-Mar-21 23:50:00	11.35	15-Mar-21 23:50:00	20.88	13-Mar-21 23:50:00	10.4955	14-Mar-21 23:50:00	8.329833	15-Mar-21 23:50:00	16.01799
			13-Mar-21 23:51:00	14.10951	14-Mar-21 23:51:00	11.36	15-Mar-21 23:51:00	20.89	13-Mar-21 23:51:00	10.50242	14-Mar-21 23:51:00	8.335354	15-Mar-21 23:51:00	16.02395
			13-Mar-21 23:52:00	14.11878	14-Mar-21 23:52:00	11.37	15-Mar-21 23:52:00	20.89	13-Mar-21 23:52:00	10.5093	14-Mar-21 23:52:00	8.340839	15-Mar-21 23:52:00	16.02995
			13-Mar-21 23:53:00	14.12807	14-Mar-21 23:53:00	11.37	15-Mar-21 23:5							

14-Mar-21 00:10:00	0.103497	15-Mar-21 00:10:00	11.50	16-Mar-21 00:10:00	0.09	14-Mar-21 00:10:00	0.068142	15-Mar-21 00:10:00	8.439084	16-Mar-21 00:10:00	0.057002
14-Mar-21 00:11:00	0.112922	15-Mar-21 00:11:00	11.50	16-Mar-21 00:11:00	0.10	14-Mar-21 00:11:00	0.07504	15-Mar-21 00:11:00	8.444328	16-Mar-21 00:11:00	0.063384
14-Mar-21 00:12:00	0.122356	15-Mar-21 00:12:00	11.51	16-Mar-21 00:12:00	0.10	14-Mar-21 00:12:00	0.082024	15-Mar-21 00:12:00	8.449502	16-Mar-21 00:12:00	0.069844
14-Mar-21 00:13:00	0.131817	15-Mar-21 00:13:00	11.52	16-Mar-21 00:13:00	0.11	14-Mar-21 00:13:00	0.089052	15-Mar-21 00:13:00	8.454611	16-Mar-21 00:13:00	0.07637
14-Mar-21 00:14:00	0.141253	15-Mar-21 00:14:00	11.52	16-Mar-21 00:14:00	0.12	14-Mar-21 00:14:00	0.096089	15-Mar-21 00:14:00	8.459752	16-Mar-21 00:14:00	0.082895
14-Mar-21 00:15:00	0.150732	15-Mar-21 00:15:00	11.53	16-Mar-21 00:15:00	0.13	14-Mar-21 00:15:00	0.103056	15-Mar-21 00:15:00	8.464873	16-Mar-21 00:15:00	0.089486
14-Mar-21 00:16:00	0.160204	15-Mar-21 00:16:00	11.53	16-Mar-21 00:16:00	0.13	14-Mar-21 00:16:00	0.110023	15-Mar-21 00:16:00	8.469952	16-Mar-21 00:16:00	0.096118
14-Mar-21 00:17:00	0.169643	15-Mar-21 00:17:00	11.53	16-Mar-21 00:17:00	0.14	14-Mar-21 00:17:00	0.116986	15-Mar-21 00:17:00	8.475001	16-Mar-21 00:17:00	0.10277
14-Mar-21 00:18:00	0.179083	15-Mar-21 00:18:00	11.54	16-Mar-21 00:18:00	0.15	14-Mar-21 00:18:00	0.123941	15-Mar-21 00:18:00	8.48009	16-Mar-21 00:18:00	0.109422
14-Mar-21 00:19:00	0.188525	15-Mar-21 00:19:00	11.55	16-Mar-21 00:19:00	0.16	14-Mar-21 00:19:00	0.130873	15-Mar-21 00:19:00	8.48523	16-Mar-21 00:19:00	0.116003
14-Mar-21 00:20:00	0.197982	15-Mar-21 00:20:00	11.55	16-Mar-21 00:20:00	0.17	14-Mar-21 00:20:00	0.137779	15-Mar-21 00:20:00	8.490277	16-Mar-21 00:20:00	0.122582
14-Mar-21 00:21:00	0.207462	15-Mar-21 00:21:00	11.56	16-Mar-21 00:21:00	0.17	14-Mar-21 00:21:00	0.144677	15-Mar-21 00:21:00	8.495344	16-Mar-21 00:21:00	0.129177
14-Mar-21 00:22:00	0.216943	15-Mar-21 00:22:00	11.57	16-Mar-21 00:22:00	0.18	14-Mar-21 00:22:00	0.151572	15-Mar-21 00:22:00	8.500371	16-Mar-21 00:22:00	0.135737
14-Mar-21 00:23:00	0.226443	15-Mar-21 00:23:00	11.58	16-Mar-21 00:23:00	0.19	14-Mar-21 00:23:00	0.158455	15-Mar-21 00:23:00	8.505411	16-Mar-21 00:23:00	0.14229
14-Mar-21 00:24:00	0.235964	15-Mar-21 00:24:00	11.58	16-Mar-21 00:24:00	0.19	14-Mar-21 00:24:00	0.165337	15-Mar-21 00:24:00	8.510469	16-Mar-21 00:24:00	0.148529
14-Mar-21 00:25:00	0.24561	15-Mar-21 00:25:00	11.59	16-Mar-21 00:25:00	0.20	14-Mar-21 00:25:00	0.172219	15-Mar-21 00:25:00	8.515545	16-Mar-21 00:25:00	0.154513
14-Mar-21 00:26:00	0.255409	15-Mar-21 00:26:00	11.60	16-Mar-21 00:26:00	0.21	14-Mar-21 00:26:00	0.179102	15-Mar-21 00:26:00	8.515545	16-Mar-21 00:26:00	0.160496
14-Mar-21 00:27:00	0.265293	15-Mar-21 00:27:00	11.60	16-Mar-21 00:27:00	0.22	14-Mar-21 00:27:00	0.185984	15-Mar-21 00:27:00	8.520645	16-Mar-21 00:27:00	0.166439
14-Mar-21 00:28:00	0.275243	15-Mar-21 00:28:00	11.61	16-Mar-21 00:28:00	0.22	14-Mar-21 00:28:00	0.192759	15-Mar-21 00:28:00	8.525745	16-Mar-21 00:28:00	0.172418
14-Mar-21 00:29:00	0.275243	15-Mar-21 00:29:00	11.62	16-Mar-21 00:29:00	0.23	14-Mar-21 00:29:00	0.199497	15-Mar-21 00:29:00	8.530852	16-Mar-21 00:29:00	0.178578
14-Mar-21 00:30:00	0.285217	15-Mar-21 00:30:00	11.63	16-Mar-21 00:30:00	0.24	14-Mar-21 00:30:00	0.206216	15-Mar-21 00:30:00	8.53597	16-Mar-21 00:30:00	0.185056
14-Mar-21 00:31:00	0.295166	15-Mar-21 00:31:00	11.63	16-Mar-21 00:31:00	0.25	14-Mar-21 00:31:00	0.212929	15-Mar-21 00:31:00	8.541087	16-Mar-21 00:31:00	0.191551
14-Mar-21 00:32:00	0.305034	15-Mar-21 00:32:00	11.64	16-Mar-21 00:32:00	0.26	14-Mar-21 00:32:00	0.219552	15-Mar-21 00:32:00	8.54617	16-Mar-21 00:32:00	0.197885
14-Mar-21 00:33:00	0.314865	15-Mar-21 00:33:00	11.65	16-Mar-21 00:33:00	0.27	14-Mar-21 00:33:00	0.226143	15-Mar-21 00:33:00	8.551206	16-Mar-21 00:33:00	0.204161
14-Mar-21 00:34:00	0.324734	15-Mar-21 00:34:00	11.65	16-Mar-21 00:34:00	0.28	14-Mar-21 00:34:00	0.232842	15-Mar-21 00:34:00	8.55623	16-Mar-21 00:34:00	0.210453
14-Mar-21 00:35:00	0.334589	15-Mar-21 00:35:00	11.66	16-Mar-21 00:35:00	0.28	14-Mar-21 00:35:00	0.239504	15-Mar-21 00:35:00	8.561229	16-Mar-21 00:35:00	0.21664
14-Mar-21 00:36:00	0.344421	15-Mar-21 00:36:00	11.67	16-Mar-21 00:36:00	0.29	14-Mar-21 00:36:00	0.245877	15-Mar-21 00:36:00	8.566152	16-Mar-21 00:36:00	0.222709
14-Mar-21 00:37:00	0.354273	15-Mar-21 00:37:00	11.67	16-Mar-21 00:37:00	0.30	14-Mar-21 00:37:00	0.252245	15-Mar-21 00:37:00	8.571052	16-Mar-21 00:37:00	0.222709
14-Mar-21 00:38:00	0.364143	15-Mar-21 00:38:00	11.68	16-Mar-21 00:38:00	0.31	14-Mar-21 00:38:00	0.258644	15-Mar-21 00:38:00	8.575928	16-Mar-21 00:38:00	0.228742
14-Mar-21 00:39:00	0.37397	15-Mar-21 00:39:00	11.69	16-Mar-21 00:39:00	0.32	14-Mar-21 00:39:00	0.265097	15-Mar-21 00:39:00	8.580773	16-Mar-21 00:39:00	0.234783
14-Mar-21 00:40:00	0.383819	15-Mar-21 00:40:00	11.69	16-Mar-21 00:40:00	0.32	14-Mar-21 00:40:00	0.265097	15-Mar-21 00:40:00	8.585611	16-Mar-21 00:40:00	0.240883
14-Mar-21 00:41:00	0.393622	15-Mar-21 00:41:00	11.70	16-Mar-21 00:41:00	0.33	14-Mar-21 00:41:00	0.271579	15-Mar-21 00:41:00	8.590419	16-Mar-21 00:41:00	0.246984
14-Mar-21 00:42:00	0.403389	15-Mar-21 00:42:00	11.70	16-Mar-21 00:42:00	0.34	14-Mar-21 00:42:00	0.278116	15-Mar-21 00:42:00	8.595214	16-Mar-21 00:42:00	0.253106
14-Mar-21 00:43:00	0.413064	15-Mar-21 00:43:00	11.71	16-Mar-21 00:43:00	0.34	14-Mar-21 00:43:00	0.284699	15-Mar-21 00:43:00	8.600013	16-Mar-21 00:43:00	0.259261
14-Mar-21 00:44:00	0.422635	15-Mar-21 00:44:00	11.72	16-Mar-21 00:44:00	0.35	14-Mar-21 00:44:00	0.29132	15-Mar-21 00:44:00	8.604843	16-Mar-21 00:44:00	0.265464
14-Mar-21 00:45:00	0.432111	15-Mar-21 00:45:00	11.72	16-Mar-21 00:45:00	0.36	14-Mar-21 00:45:00	0.297957	15-Mar-21 00:45:00	8.609645	16-Mar-21 00:45:00	0.271744
14-Mar-21 00:46:00	0.441465	15-Mar-21 00:46:00	11.73	16-Mar-21 00:46:00	0.37	14-Mar-21 00:46:00	0.304613	15-Mar-21 00:46:00	8.614453	16-Mar-21 00:46:00	0.27797
14-Mar-21 00:47:00	0.450709	15-Mar-21 00:47:00	11.73	16-Mar-21 00:47:00	0.37	14-Mar-21 00:47:00	0.311261	15-Mar-21 00:47:00	8.619307	16-Mar-21 00:47:00	0.284172
14-Mar-21 00:48:00	0.459856	15-Mar-21 00:48:00	11.74	16-Mar-21 00:48:00	0.38	14-Mar-21 00:48:00	0.317875	15-Mar-21 00:48:00	8.624289	16-Mar-21 00:48:00	0.290375
14-Mar-21 00:49:00	0.468893	15-Mar-21 00:49:00	11.74	16-Mar-21 00:49:00	0.39	14-Mar-21 00:49:00	0.324407	15-Mar-21 00:49:00	8.629271	16-Mar-21 00:49:00	0.296551
14-Mar-21 00:50:00	0.477791	15-Mar-21 00:50:00	11.75	16-Mar-21 00:50:00	0.40	14-Mar-21 00:50:00	0.330904	15-Mar-21 00:50:00	8.634262	16-Mar-21 00:50:00	0.30279
14-Mar-21 00:51:00	0.486824	15-Mar-21 00:51:00	11.76	16-Mar-21 00:51:00	0.40	14-Mar-21 00:51:00	0.337448	15-Mar-21 00:51:00	8.639263	16-Mar-21 00:51:00	0.308977
14-Mar-21 00:52:00	0.495889	15-Mar-21 00:52:00	11.76	16-Mar-21 00:52:00	0.41	14-Mar-21 00:52:00	0.344032	15-Mar-21 00:52:00	8.64427	16-Mar-21 00:52:00	0.315099
14-Mar-21 00:53:00	0.505013	15-Mar-21 00:53:00	11.77	16-Mar-21 00:53:00	0.42	14-Mar-21 00:53:00	0.350617	15-Mar-21 00:53:00	8.649212	16-Mar-21 00:53:00	0.321329
14-Mar-21 00:54:00	0.514132	15-Mar-21 00:54:00	11.78	16-Mar-21 00:54:00	0.43	14-Mar-21 00:54:00	0.357295	15-Mar-21 00:54:00	8.654145	16-Mar-21 00:54:00	0.327644
14-Mar-21 00:55:00	0.523212	15-Mar-21 00:55:00	11.78	16-Mar-21 00:55:00	0.44	14-Mar-21 00:55:00	0.363993	15-Mar-21 00:55:00	8.659076	16-Mar-21 00:55:00	0.333961
14-Mar-21 00:56:00	0.532298	15-Mar-21 00:56:00	11.79	16-Mar-21 00:56:00	0.45	14-Mar-21 00:56:00	0.370712	15-Mar-21 00:56:00	8.664001	16-Mar-21 00:56:00	0.340265
14-Mar-21 00:57:00	0.541326	15-Mar-21 00:57:00	11.80	16-Mar-21 00:57:00	0.46	14-Mar-21 00:57:00	0.377466	15-Mar-21 00:57:00	8.668856	16-Mar-21 00:57:00	0.346563
14-Mar-21 00:58:00	0.550267	15-Mar-21 00:58:00	11.80	16-Mar-21 00:58:00	0.46	14-Mar-21 00:58:00	0.384329	15-Mar-21 00:58:00	8.67371	16-Mar-21 00:58:00	0.352763
14-Mar-21 00:59:00	0.559154	15-Mar-21 00:59:00	11.81	16-Mar-21 00:59:00	0.47	14-Mar-21 00:59:00	0.391201	15-Mar-21 00:59:00	8.678556	16-Mar-21 00:59:00	0.358872
14-Mar-21 01:00:00	0.568013	15-Mar-21 01:00:00	11.82	16-Mar-21 01:00:00	0.48	14-Mar-21 01:00:00	0.398071	15-Mar-21 01:00:00	8.683394	16-Mar-21 01:00:00	0.364845